

1.

(18)	0-16
1b	

Polelo ka ga Batho ba Bancho

Dikema, Dipina, Mgbino: Dipina tsa Betsoana ga di na mantsoe a mantshi thata, 'me kopelo ea bone ke go dumaduma gotoe: "ho-he-he-hia," 'Me basadi ba ntaea megolokoane ba duduetsa banna le makau ba letsa ditlhaka le diphaha tsa kgori. Diletsa tsa bone ke: Kunka le ha go katoe bora. Bora ke seletsa se se diriloeng ka logong je le diriloeng ka legong le losika 'me le ntse jaaka bora mae go ledioa ka lohatsa go hupilee bofa mo ganong. Kunka e ledioa ke dingaka tsa mapedi. Diletsa tse dingoe ke dinaka, diburuburu le dikgampururu le gone ba ntaea moropa oa letlalo ja kgomo. Dinaka di ne ledioa ke banna 'me ba dira modumo o mogolo go le monate thata. Seburuburu ke g kgole e e golegetsoeng mo dikgonyeng 'me go hololetsoe ditlhaka mo kgoleng 'me jaanong go nteoe kgole ka thobanyane 'me e rire modumo o mogolo o o buruburu-tsang. Seburuburu se na le balitsi ba ba itseng go se letsa. Kunka eona ledioa ke banna ba dingaka 'me ba bangoe ba duae ba re: Ho-he-he-hia. Sekgampururu sone se tshamikioa umogo le seburuburu 'me di dira molodi o o monate 'me basadi le banna ba bine ba opele ka go batela melodi ea diletsa. Diletsa tse tshimologile le Betsoana ba ba bogologolo, 'me di ne di sa adimioe mo batho ba bangoe. Dinaka tsa dikgomo di ledioa ke makau, di ledioa koa pololong ea ha go rupisioa basimane. Diletsa tse di tshamikioa mo medirong le metshamekong 'me baroetsana ba opele le basadi, 'me

2. makau a hake makgarebe ba bine. Leha go le jalo ba ne ba sa itse go hapaanya mantsoe 'me go letsa gone ba ne ba go itse gonne ba ne ba letsa setapa sa mangole le seharantlhatlha. Go no go sena batho ba ithutang go tshameka dilo tse, mpa di ne di rutioa banna ba ba bolotseng bogoera. Le gone go no go sena batho ba ba tle tsamalane ka go tseisana kang ka go letsa. Le gone go no go sena ba eteledi pele mo go tsone. Go no go na le banna ba ba rutang basimane ba bogoera go letsa dikgampururu le dikunka le diburuburu. Go no go se na ba ba tsamaeang ba letsa 'me ba duelo.

Dipina: Dipina tse di binoang ke: Setapa, koretere, seharangtlhatlha le sakhoe. Koretere e binoa ke banna le basadi ba hakane.

MM

/Seharangtlhatlha.....

Seharangtlhatlha se binoa ke makau le baroetsana le banyana.  
Sakhoe e binoa ke basimane. Dipina tse di binoa mo manyalong le  
mo metshamekong. Gape go tlo go binoe setapa sa kgatlheng ha  
bogoera bo rupile le bojale.

Dikopelo: Dikopelo kgotsa dikoma tsa Betsoana ke:

Ra di noa ka khudu ea ga Motsemme,

Ga e na tshoba.

Re mo jele ngoana ba mo rathotse diegeege.

Barathudi ba bonoa ka magoka goka.

Ra di noa ka khudu ea ga Motsemme ke gore re jele ra noa ra kgora  
thata. Ga e na tshoba ke gore re sa itse gore re ise kae dijo tse.  
Re mo jele ngoana, ke gore: Re jele modiro oa ngoana oa rona. Ba  
mo rathotse diegeege, ke gore: Ba ne ba mo diretse dijo tse di  
3. ntsi batho ba itumela baa ja ba kgora. Barathodi ba bonoa ka  
magoka goka, ke gore: Baji ba mashori ba bonoa ka go dira ditiro  
tse tsotlhe tsa lenyalo. Pina e e opeloa koa nyalong 'me e binoa  
ke basadi. E ngoe ea re:-

Thamalala mosha, bolelela tukgoi.

O re: Sadikho e tshoere! O tshoaretsoe eng?

O tshoaretsoe sepeshele, a nole khadi.

E, eona ga e na se e se bolelang.

Pina e e opeloang ke basadi ha ba lema ea re:-

Thimo telele basadi.

A re namiaeng tema megoma

Ea basetsana ba tsela ea kgothu.

Kgomo tona e tuludi koa kgosing.

Ba bangoe ba dumele ba re:

Hi-ha-he-he-ho, tema telele, dinkgo

Dia bela, basadi gagamatsang dikhiba

Mathekeng.

■■■■

ENDS. S. 261.